

**Образак потврде о стручној обуčenости физичког лица за индивидуално пуњење муниције за
sopstvene потребе**

_____ (naziv lovačke/streljačke organizacije)

Број:

Мјесто и датум:

Na osnovu člana 78 Zakona o oružju („Službeni list CG“, broj 10/15) i člana 8 Pravilnika o uslovima za proizvodnju, prodaju, popravljjanje i prepravljjanje oružja i municije („Službeni list CG“, broj _____), izdaje se

**POTVRDA
za individualno punjenje municije**

_____ (ime i prezime, ime roditelja)

rođen-a _____, sa prebivalištem u _____, jedinstveni

(dan, mjesec, godina, mjesto rođenja)

(adresa)

matični broj _____, osposobljen-a je _____ 20__ godine da vrši individualno

(datum i mjesto obuke)

пуњење муниције.

Ova potvrda izdaje se na lični zahtjev, u svrhu bavljenja individualnim пуњењем муниције за sopstvene потребе, isključivo за bavljenje lovom i sportskim streljaštvom i важи uz важећи оружни лист за држање и ношење оружја.

M.P.

ODGOVORNO LICE,

NAPOMENE:

- 1) lice koje vrši individualno punjenje municije može nabavljati i posjedovati pojedinačne komponente metka: do 5 kg barutnog punjenja, do 3000 komada kapisli i čaura i projektila bez ograničenja;
- 2) individualno punjenje municije ne smatra se proizvodnjom municije;
- 3) individualno punjenu municiju zabranjeno je stavlјati u promet i ustupati drugom licu.